

Na osnovu člana 29 stav 2 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 49/17), predsjednica Opštine Kolašin, donosi:

P R A V I L N I K za postupanje Opštine Kolašin prilikom sprovođenja postupka hitnih nabavki

I. UVODNE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom za postupanje Opštine Kolašin (*u daljem tekstu Naručilac*) kao naručioca prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke, (*u daljem tekstu: Pravilnik*) definišu se osnove pripreme i vođenja postupaka hitne nabavke, za nabavku roba usluga i radova, ako za tu nabavku naručilac ne sprovodi postupak iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama (*u daljem tekstu: Zakon*).

Član 2

Naručilac može da pokrene postupak hitne nabavke ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom i planom javnih nabavki.

Član 3

Naručilac ne može sprovesti postupak hitne nabavke sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

Postupak hitne nabavke se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurenčije, načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

Član 4

Predmet nabavke mora se opisati na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava uporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (*npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično*).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu.

Član 5

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka hitne nabavke, ukoliko je primjenjivo.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodanu vrijednost (*PDV-om*), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

Procijenjena vrijednost može se utvrditi na osnovu istraživanja tržišta koje je predhodno urađeno u vrijeme konkretnе nabavke.

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada naručilac zatraži prijedlog cijena ili ponudu od jednog ponuđača.

II. POSTUPAK HITNE NABAVKE

Član 6

Postupak hitne nabavke pokreće se od strane ovlašćenog lica, dostavljanjem zahtjeva za nabavku Službeniku za javnu nabavku, i u najkraćem roku ne dužem od tri dana, priprema zahtjev za dostavljanje ponuda.

Postupak hitne nabavke pokreće se Odlukom o pokretanju postupka u pisanom obliku koju donosi ovlašćeno lice naručioca u skladu sa *Obrazcem 1 Pravilnika* o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki (*u daljem tekstu:Pravilnik*).

Naručilac može donijeti odluku o prestanku važnosti Odluke iz stave 2 ovog člana prije isteka roka za dostavljanje ponude, bez posebnog pismenog obrazloženja ili nakon roka za dostavljanje ponuda ,ukoliko se promjene okolnosti koje su uticale na nemogućnost primnjene postupka javne nabavke.

Član 7

Postupak hitne nabavke sprovodi službenik za javne nabavke naručioca.

Prikupljanje ponuda sprovodi se na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda (*Obrazac 2-u daljem tekstu Zahtjeva*) koji sadrži:

- podatke o naručiocu,
- upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu,
- uslove propisane zakonom kojim se uređuju javne nabavke a koje ponuđač mora da ispunii,
- podatke o predmetu nabavke,
- način određivanja predmeta i procijenjene vrijednosti nabavke,
- tehničke karakteristike ili specifikacije,
- način plaćanja,
- rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge,
- kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
- rok i način dostavljanja ponuda,
- rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka nabavke i
- druge informacije;

Naručilac će zahtjev iz stava 2 ovog člana na dokaziv način (*faxom, elektronskom poštom i drugi*) uputiti ponuđačima.

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio zahtjeva iz stava 2 ovog člana. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.

Ispunjenoš uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Obrazac izjave iz stava 5 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 8

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:

- 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili
- 2) najniža cijena.

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologija načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

Član 9

Ponuda je izjava pisane volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenima u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđači su u obvezi ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Član 10

U postupak hitne nabavke, naručilac poziva najmanje dva potencijalna ponuđača da podnesu ponude.

Zahtjev za dostavljanje ponuda iz člana 7 stav 3 se objavljuje na internet stranici naručioca.

Način dostavljanja ponuda određuje se u zahtjevu za dostavljanje ponuda kao i rok za dostavljanje ponude koji će takođe naručilac odrediti najkraći rok za dostavljanje ponuda, uz navođenje tačnog datuma i vremena isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Član 11

Otvaranje ponuda u postupcima hitne nabavki iz člana 6 stav 1 je javno.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, dok se zapisnik o javnom otvaranju ne sastavlja.

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova iz zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošenja obaveštenja o ishodu postupka.

O prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda na Obrascu 3, koji sadrži:

- 1) podatke o naručiocu,
- 2) podatke o vremenu početka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda,
- 3) podatke o dostavljenim ponudama, prema redoslijedu prijema,
- 4) uslove i dokaze predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda,
- 5) podatke o ispravnim i neispravnim ponudama,
- 6) vrednovanje ponuda,
- 7) rang lista po silaznom redosledu,
- 8) prijedlog ishoda postupka,
- 9) potpis službenika za javne nabavke,
- 10) potpis ovlašćenog lica naručioca.

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi prijedlog obaveštenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom, na saglasnost ovlašćenoj osobi naručioca.

Obaveštenje o ishodu postupka hitne nabavke sačinjava se na *Obrazcu 4 (koji je sastavni deo ovog Paravilnika)*.

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije ponude, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda koja je pristigla ranije.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca šalje se obaveštenje o ishodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obaveštenje o ishodu postupka naručilac je obavezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet stranici naručioca).

Na obaveštenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac objavom obaveštenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke, obaveštenje o ishodu postupka i ugovora / računa o hitnoj nabavci naručilac u roku od tri dana od okončanja postupka hitne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici i Portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me.

Član 12

Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju ona ovlasti.

Naručilac je obavezan pet godina od okončanja postupka hitne nabavke čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, telefaksom ili kombinacijom navedenih sredstava.

IV. EVIDENCIJA O HITNIM NABAVKAMA

Član 13

O hitnim nabavkama vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki.

Član 14

O hitnim nabavkama izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijednosti i hitnim nabavkama.

Evidenciju o nabavkama male vrijednosti iz čl. 13 i 14 vodi i redovno ažurira službenik za javne nabavke.

V. SUKOB INTERESA

Član 15

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 15, 16 i 17 Zakona.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 16

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuje se na internet stranici naručioca na adresi www.kolasin.com.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik za postupanje Opštine Kolašin prilikom sprovodenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom broj 02-517/2 od 09.03.2017. godine.

Član 17

Obrasci 1, 2, 3 i 4 kao i izjava iz člana 7 stav 5 ovog Pravilnika su sastavni dio ovog pravilnika.

Član 18

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Opštine Kolašin na adresi www.kolasin.com.

Broj:02-3147
Kolašin, 15.09.2017.godine

**PREDSJEDNICA
Željka Vuksanović**

Željka Vuksanović

Naručilac _____
Broj _____
Mjesto i datum _____

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta I obrascima za sprovođenje hitnih nabavki (“Sl.list CG”, br.49/17), ovlašćeno lice (naziv naručioca) donosi

**ODLUKU
o pokretanju postupka hitne nabavke**

1. (naziv i sjedište naručioca) pokreće postupak hitne nabavke za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke).
2. Sredstva za nabavku male vrijednosti obezbijeđena su (izvor sredstava).
3. Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od ____ dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje

Ovlašćeno lice naručioca

(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

OBRAZAC 2

Naručilac _____
Broj _____
Mjesto i datum _____

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, br. 59/17), _____ (naručilac) dostavlja:

**ZАHTЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА ХИТНУ НАБАВКЕ****I Podaci o naručiocu**

Naručilac:	Lice/a za davanje informacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

II Predmet nabavke

- robe
- usluge
- radovi

III Opis predmeta nabavke

IV Procijenjena vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om _____ €.

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

VI Način plaćanja

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

VIII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

- najniža ponuđena cijena broj bodova 100
- ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:
- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> rok isporuke robe ili izvršenja usluga ili radova | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> kvalitet | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> obezbjedenje rezervnih djelova | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> post-garantno održavanje | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike | broj bodova _____ |
| <input type="checkbox"/> _____ | broj bodova _____ |

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od _____ do _____ sati, zaključno sa danom _____ godine do _____ sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi _____.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi _____.
- elektronskim putem na e-mail adresu _____.

X Rok za donošenje odluke o ishodu postupka

XI Druge informacije

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

Naručilac _____
 Broj _____
 Mjesto i datum _____

ZAPISNIK
O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA
podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj _____ od _____ godine za nabavku
(opis predmeta nabavke)

Službenik za javne nabavke _____, nakon izvršenog prijema pristupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, *(navesti dan i godina početka rada)*.

Po zahtjevu zdostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude	Vrijeme dostavljanja ponude

Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Pregled i ocjena ponuda:

Ispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Neispravne ponude: (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

Vrednovanje ponuda:

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača _____, za ponuđenu cijenu od _____ eura, dodijeljeno _____ boda/ova;
- 2) Ponudi ponuđača _____, za ponuđenu cijenu od _____ eura, dodijeljeno _____ boda/ova;
- 3) ...

- Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:
- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) podkriterijum 1 | broj bodova |
| 2) podkriterijum 2 | broj bodova |
| 3) podkriterijum 3 | broj bodova |
| | |
| Ukupno 100 bodova | |

Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
2. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
3. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
4.

Prijedlog ishoda postupka:

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- (naziv ponudjača) kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od _____ eura;
 obustavljanje postupka hitne nabavke.

Službenik za javne nabavke: _____ (*ime i prezime*) , _____ (*svojeručni potpis*) ;

Saglasan sa predlogom:

Ovlašćeno lice naručioca : : _____ (*ime i prezime*) , _____ (*svojeručni potpis*) ;

Popis priloga:

- Predlog Obavještenja o ishodu postupka.

Naručilac _____
Broj _____
Mjesto datum _____

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
HITNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa (web):

II Predmet nabavke

- robe
- usluge
- radovi

III Opis predmeta nabavke

IV Procijenjena vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om _____ €.

V Ishod postupka hitne nabavke

- obustavljanje postupka hitne nabavke ili
- izbor najpovoljnije ponude
-

VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:



VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
2. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
3. (*Naziv ponuđača*) ukupan broj dodijeljenih bodova _____
4.

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Faks:
Elektronska adresa (e-mail):	Internet adresa:

IX Cijena najpovoljnije ponude:

X Sa izabranim ponuđačem naručilac:

- će zaključiti ugovor
 će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („*Sl.list CG*“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 5 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („*Službeni list CG*“, br. 49/17), dajemo sljedeću:

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M.P.